

## SPORAZUM O SARADNJI

IZMEĐU

AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST CRNE GORE  
i  
INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU CRNE GORE

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) u daljem tekstu „Potpisnice“;

Shvatajući značaj koji elektronske komunikacije i standardizacija imaju za društveni i ekonomski prosperitet Crne Gore,

Imajući u vidu:

- Zajedničku spremnost da održavaju redovne kontakte i da razvijaju praktičnu saradnju po pitanjima koja se odnose na standardizaciju u oblasti elektronskih komunikacija,
- Koristi koje Crna Gora, EKIP i ISME mogu imati od saradnje ova dva tijela po pitanjima koja se odnose na razmjenu informacija, iskustva i dokumenata vezanih za standardizaciju u oblasti elektronskih komunikacija.

Uvjereni da je potrebna i poželjna veća saradnja između ova dva tijela, Potpisnice ovim dokumentom izražavaju saglasnost da sarađuju kao što slijedi:

### Član 1

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije koje se odnose na razvoj i primjenu standarda u oblasti elektronskih komunikacija.

### Član 2

Predstavnici Potpisnica će se redovno sastajati radi konsultacija i razmatranja primjene predmetnog Sporazuma, da bi utvrdili prioritete saradnje za naredni period, razmijenili mišljenja i preduzeli, po potrebi, zajedničke aktivnosti i zauzeli zajedničke stavove prema Evropskom institutu za telekomunikacione standarde (ETSI).

### Član 3

EKIP će plaćati članarinu ETSI za status punopravnog člana.

EKIP će učestvovati u radu ETSI, prisustvovati Generalnoj skupštini ETSI, posebnim odborima i tijelima uspostavljenim u tehničkoj organizaciji.

#### Član 4

EKIP će, kao punopravni član ETSI, kod ETSI delegirati ISME kao nacionalno standardizaciono tijelo Crne Gore (NSO), što će omogućiti ISME da u skladu sa tim učestvuje u radu ETSI i preuzima ETSI standarde na nacionalnom nivou.

ISME će sa ETSI potpisati Memorandum o razumjevanju (MoU).

#### Član 5

Potpisnice će učestvovati u radu ETSI, u skladu sa ETSI Direktivama, na način da to bude u najboljem interesu Crne Gore.

#### Član 6

EKIP ima pravo da u ETSI samostalno glasa o svim pitanjima, osim u slučaju odobravanja ETSI EN standarda koji su u direktnoj nadležnosti ISME kao jedinog nacionalnog tijela za standardizaciju u Crnoj Gori.

Delegacija Crne Gore u ETSI je sastavljena od predstavnika EKIP (kao punopravnog člana) i ISME (kao posmatrača), s tim da je vođa delegacije predstavnik EKIP.

#### Član 7

Realizacija saradnje u skladu sa ovim Sporazumom će zavisiti od raspoloživih sredstava i resursa Potpisnica.

Svaka Potpisnica će snositi troškove sopstvenih aktivnosti predviđenih ovim Sporazumom.

#### Član 8

Predstavnici Potpisnica će se najmanje jednom godišnje sastajati radi konsultacija i razmatranja primjene predmetnog Sporazuma.

#### Član 9

Sporazum o saradnji stupa na snagu danom potpisivanja i može ga raskinuti bilo koja strana jedan (1) mjesec dana po dostavi pisanih obavještenja o tome drugoj strani.

Sporazum je potписан u Podgorici na dan 08.12.2014. godine u četiri primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

Instituta za standardizaciju



Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

